

460.

Na osnovu člana 8 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG“, br. 56/18 i 72/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. marta 2020. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2014/145/ZVBP OD 17. MARTA 2014. GODINE, 2014/151/ZVBP OD 21. MARTA 2014. GODINE, 2014/238/ZVBP OD 28. APRILA 2014. GODINE, 2014/265/ZVBP OD 12. MAJA 2014. GODINE, 2014/308/ZVBP OD 28. MAJA 2014. GODINE, 2014/455/ZVBP OD 11. JULA 2014. GODINE, 2014/475/ZVBP OD 18. JULA 2014. GODINE, 2014/499/ZVBP OD 25. JULA 2014. GODINE, 2014/508/ZVBP OD 30. JULA 2014. GODINE, 2014/658/ZVBP OD 8. SEPTEMBRA 2014. GODINE, 2014/801/ZVBP OD 17. NOVEMBRA 2014. GODINE, 2014/855/ZVBP OD 28. NOVEMBRA 2014. GODINE, 2015/241/ZVBP OD 9. FEBRUARA 2015. GODINE, 2015/432/ZVBP OD 13. MARTA 2015. GODINE I 2015/1524/ZVBP OD 14. SEPTEMBRA 2015. GODINE I 2016/359/ZVBP OD 10. MARTA 2016. GODINE I 2016/1671/ZVBP OD 15. SEPTEMBRA 2016. GODINE, 2016/1961/ZVBP OD 8. NOVEMBRA 2016. GODINE, 2017/445/ZVBP OD 13. MARTA 2017. GODINE I 2017/1386/ZVBP OD 25. JULA 2017. GODINE, 2017/1418/ZVBP OD 4. AVGUSTA 2017. GODINE I 2017/1561/ZVBP OD 14. SEPTEMBRA 2017. GODINE, 2017/2163/ZVBP OD 20. NOVEMBRA 2017. GODINE, 2018/392/ZVBP OD 12. MARTA 2018. GODINE, 2018/706/ZVBP OD 14. MAJA 2018. GODINE, 2018/1085/ZVBP OD 30. JULA 2018. GODINE, 2018/1237/ZVBP OD 12. SEPTEMBRA 2018. GODINE, 2018/1930/ZVBP OD 10. DECEMBRA 2018. GODINE, 2019/95/ZVBP OD 21. JANUARA 2019. GODINE, 2019/415/ZVBP OD 14. MARTA 2019. GODINE I 2019/416/ZVBP OD 14. MARTA 2019. GODINE U ODNOSU NA DJELOVANJA KOJA PODRIVAJU ILI UGROŽAVAJU TERITORIJALNI INTEGRITET, SUVERENITET I NEZAVISNOST UKRAJINE

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP od 17. marta 2014. godine, 2014/151/ZVBP od 21. marta 2014. godine, 2014/238/ZVBP od 28. aprila 2014. godine, 2014/265/ZVBP od 12. maja 2014. godine, 2014/308/ZVBP od 28. maja 2014. godine, 2014/455/ZVBP od 11. jula 2014. godine, 2014/475/ZVBP od 18. jula 2014. godine, 2014/499/ZVBP od 25. jula 2014. godine, 2014/508/ZVBP od 30. jula 2014. godine, 2014/658/ZVBP od 8. septembra 2014. godine, 2014/801/ZVBP od 17. novembra 2014. godine, 2014/855/ZVBP od 28. novembra 2014. godine, 2015/241/ZVBP od 9. februara 2015. godine, 2015/432/ZVBP od 13. marta 2015. godine i 2015/1524/ZVBP od 14. septembra 2015. godine i 2016/359/ZVBP od 10. marta 2016. godine i 2016/1671/ZVBP od 15. septembra 2016. godine i 2016/1961/ZVBP od 8. novembra 2016. godine i 2017/445/ZVBP od 13. marta 2017. godine i 2017/1386/ZVBP od 25. jula 2017. godine i 2017/1418/ZVBP od 4. avgusta 2017. godine i 2017/1561/ZVBP od 14. septembra 2017. godine, 2017/2163/ZVBP od 20. novembra 2017. godine, 2018/392/ZVBP od 12. marta 2018. godine, 2018/706/ZVBP od 14. maja 2018. godine, 2018/1085/ZVBP od 30. jula 2018. godine, 2018/1237/ZVBP od 12. septembra 2018. godine, 2018/1930/ZVBP od 10. decembra 2018. godine, 2019/95/ZVBP od 21. januara 2019. godine, 2019/415/ZVBP od 14. marta 2019. godine i 2019/416/ZVBP od 14. marta 2019. godine u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine („Službeni list CG“, br. 1/16, 17/16, 39/16, 72/16, 34/17, 16/18 i 27/19) u nazivu odluke i članu 1 poslije riječi: „2019/416/ZVBP od 14. marta 2019. godine“

dodaju se riječi: “i 2019/1405/ZVBP od 12. septembra 2019. godine i 2020/120/ZVBP od 28. januara 2020. godine“.

Član 2

U Prilogu 1 koji je sastavni dio ove odluke tač. 25, 41, 42, 52, 56, 65, 91, 93, 94, 119, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 134, 148, 152, 155 i 161 mijenjaju se i glase:

25.	Alexander Mihailovich NOSATOV (Александр Михайлович НОСАТОВ)	Pol: muški; Datum rođenja: 27. mart 1963. godine Mjesto rođenja: Sevastopolj (Ukrajinski SSR)	Bivši je zamjenik komandanta crnomorske flote, kontraadmiral. Odgovoran za komandovanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinsku suverenu teritoriju. Trenutno admiral, komandant ruske baltičke flote.	21.3.2014.
41.	Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилін) Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилін)	Pol: muški; Datum rođenja: 9. maj 1981. godine Mjesto rođenja: Makiivka (Donjecka oblast)	Jedan je od vođa “Narodne Republike Donjecka”. Učestvovao je u zauzimanju i okupaciji regionalne uprave u Donjecku 2014. godine. Do 4. septembra 2015. godine takozvani zamjenik predsjednika “Narodnog savjeta” takozvane “Narodne Republike Donjeck”. Od 4. septembra 2015. godine, predsjednik je “Narodnog savjeta Narodne Republike Donjeck”. Takozvani je vršilac dužnosti člnika “Narodne Republike Donjeck” nakon 7. septembra 2018. godine. Takozvani je rukovodilac “Narodne Republike Donjeck” nakon takozvanih izbora održanih 11. novembra 2018. godine.	29.4.2014.
42.	Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)	Pol: muški; Datum rođenja: 1. maj 1983. godine Mjesto rođenja: Khartsyzsk, regija Donjeck	Jedan je od vođa ideološki radikalne organizacije pod nazivom “Narodne paravojne snage Donbasa”. Aktivni učesnik u zauzimanju više državnih zgrada u regiji Donjeck. Član je “Narodnog savjeta Narodne Republike Donjeck” i njegovog “Odbora za vanjsku politiku, vanjske odnose, politiku informisanja i informacionih tehnologija”.	29.4.2014.
52.	Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолійович ЦАРЬОВ), Oleg Anatolevich TSARYOV (Олег Анатольевич ЦАРЁВ)	Pol: muški; Datum rođenja: 2. jun 1970. godine Mjesto rođenja: Dnjepropetrovsk	U svojstvu bivšeg poslanika ukrajinskog parlamenta (Rade) javno je pozivao na stvaranje takozvane “Savezne Republike Nove Rusije”, koja bi se sastojala od jugoistočnih regija Ukrajine. Bivši je “predsjednik” takozvanog “Parlamenta Unije Narodnih Republika” (“Parlamenta Nove Rusije”). I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.5.2014.
56.	Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)	Pol: muški; Datum rođenja: 9. februar 1979. godine Mjesto rođenja: Sevastopolj, Krim	Bivši je tužilac u Sevastopolju i kao takav aktivno je sprovodio rusko pripajanje Sevastopolja. Tužilac Adigejske Republike.	12.5.2014.
65.	Igor PLOTNITSKY Igor Venediktovich PLOTNITSKIИ (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYУ (Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)	Pol: muški; Datum rođenja: 24. jun 1964. godine ili 25. jun 1964. godine ili 26. jun 1964. godine Mjesto rođenja: Lugansk (mo- guće u Kelme- ntsiju, Černji- vecka oblast)	Bivši je takozvani “ministar odbrane” i bivši takozvani “Predsjednik “Narodne Republike Lugansk” te kao takav, odgovoran je za separatistička “vladina” djelovanja takozvane “vlade Narodne Republike Lugansk”. Bivši posebni izaslanik takozvane “Narodne Republike Lugansk” za sprovođenje sporazuma iz Minska.	12.7.2014.
91.	Vladimir Petrovich	Pol: muški;	Dana 14. avgusta 2014. godine zamijenio je Igora	12.9.2014.

	KONONOV (takođe poznat kao "Car") (Владимир Петровнч КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ)	Datum rođenja: 14. oktobar 1974. godine Mjesto rođenja: Gorsky, Luganska oblast	Strelkova/Girkina na funkciji takozvanog "ministra odbrane" "Narodne Republike Donjeck". Navodno od aprila 2014. godine komanduje odredom separatističkih boraca u Donjecku i obećao je da riješi strateški zadatak odbijanja ukrajinske vojne agresije. Kononov je zbog toga podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet i nezavisnost Ukrajine. U septembru 2018. godine otpušten je kao takozvani "minister odbrane". Načelnik Uprave za socijalnu pomoć pri penzionisanju vojnika, u okviru takozvanog "Predsjednika Narodne Republike Donjeck".	
93.	Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич ПИНЧУК) Andriy Yuriyovych PINCHUK (Андрій Юрійович ПИНЧУК)	Pol: muški; Mogući datum rođenja: 27. decembar 1977. godine	Bivši je "državni ministar bezbjednosti" takozvane "Narodne Republike Donjeck". Povezan sa Vladimirom Antyufeyevom, koji je bio odgovoran za separatističke "vladine" aktivnosti takozvane "vlade Narodne Republike Donjeck". Podržavao je djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike. Na čelu je "Unije dobrovoljaca Donbasa".	12.9.2014.
94.	Oleg Vladimirovich BEREZA (Олег Владимирович Берёза)	Pol: muški; Datum rođenja: 1. mart 1977. godine	Bivši je takozvani "minister unutašnjih poslova" "Narodne Republike Donjeck". Povezan sa Vladimirom Antyufeyevom, koji je bio odgovoran za separatističke "vladine" aktivnosti takozvane "vlade Narodne Republike Donjeck". Podržavao je djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	12.9.2014.
119.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)	Pol: muški; Datum rođenja: 1. jun 1977. godine Mjesto rođenja: Ruska Federacija	Bivši je "potpredsjednik vlade za finansije" takozvane "Narodne Republike Lugansk". Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. I dalje aktivno podržava separatističke strukture LNR-a.	29.11.2014.
123.	Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (takođe poznat kao Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Игорь Владимирович КОСТЕНОК)	Pol: muški; Datum rođenja: 15. mart 1961. godine Mjesto rođenja: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donjecka oblast Водянское, Добропольский район Донецкой области	Bivši je takozvani "minister obrazovanja" "Narodne Republike Donjeck". Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Trenutno je zaposlen na Akademiji za upravljanje i javnu službu u Donjecku u okviru takozvanog "Predsjednika Narodne Republike Donjeck".	29.11.2014.
125.	Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO takođe poznat kao Vladislav Nikolayevich DEYNEGO (Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)	Pol: muški; Datum rođenja: 12. mart 1964. godine Mjesto rođenja: Romny, oblast Sumy Ромны, Сумская область	Bivši je "zamjenik predsjednika" "Narodnog savjeta" takozvane "Narodne Republike Lugansk". Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Trenutno je takozvani "minister vanjskih poslova" takozvane "Narodne Republike Lugansk".	29.11.2014.
127.	Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович)	Pol: muški; Datum rođenja:	Portparol i zamjenik je predsjednika "Narodnih paravojnih snaga" takozvane "Narodne Republike Donjeck".	16.2.2015.

	БАСУРИН) Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРИН)	27. jun 1966. godine Mjesto rođenja: Donjeck	Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	
128.	Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Pol: muški; Datum rođenja: 20. maj 1972. godine ili 30. maj 1972. godine Mjesto rođenja: Lugansk	Bivši je takozvani "ministar pravosuđa" nezakonite takozvane "Narodne Republike Lugansk". Bivši je predsjednik "Centralne izborne komisije" takozvane "Narodne Republike Lugansk". Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Otpušten je kao predsjednik "Centralne izborne komisije" takozvane "Narodne Republike Lugansk" u junu 2018. godine. I dalje poržava i opravdava separatističke politike.	16.2.2015.
129.	Sergey Yurevich IGNATOV (takođe poznat kao KUZOVLEV, TAMBOV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ također poznat kao КУЗОВЛЕВ, ТАМБОВ)	Pol: muški; Datum rođenja: 7. januar 1967. godine Mjesto rođenja: Michurinsk, oblast Tambov Мичуринск, Тамбовская область	Bivši je takozvani glavni komandant narodnih paravojnih snaga "Narodne Republike Lugansk". Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Bivši je komandant 8. armije ruskih oružanih snaga. Šef kabineta i prvi zamjenik komandanta ruske južne vojne oblasti.	16.2.2015.
131.	Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ) Oleksandr Yuriyovych ТУМОФЕУЕВ (Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)	Pol: muški; Datum rođenja: 15. maj 1971. godine Mjesto rođenja: Nevinnomyssk, Stavropol Krai Невинномысск, Ставропольски й край	Bivši je takozvani "ministar finansija i poreza", "Narodne Republike Donjecka". Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. U septembru 2018. godine otpušten je kao takozvani "ministar finansija i poreza". I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	16.2.2015.
134.	Olga Igorevna BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA (Ольга Ігорівна БЕСЕДИНА)	Pol: ženski; Datum rođenja: 10. decembar 1976. godine Mjesto rođenja: Lugansk	Bivša je takozvana "ministarka ekonomskog razvoja i trgovine" takozvane "Narodne Republike Lugansk". Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Bivša je rukovoditeljka Odsjeka za vanjsku trgovinu Kancelarije rukovodioca "Uprave Lugansk".	16.2.2015.
148.	Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)	Pol: muški; Glavni direktor preduzeća OAO "VO TPE" do njegovog stečaja, glavni direktor preduzeća OOO "VO TPE". Datum rođenja: 17. februar 1970. godine	U svojstvu glavnog direktora preduzeća OAO "VO TPE" vodio je pregovore sa preduzećem Siemens Gas Turbine Technologies OOO o kupovini i dostavi plinskih turbina za elektranu u Tamanu, u regiji Krasnodar u Ruskoj Federaciji. Kasnije je kao glavni direktor preduzeća OOO "VO TPE" bio odgovoran za prenos plinskih turbina na Krim i za sprovođenje projekta izgradnje termoelektrana Balaklava i Tavricheskaya gdje su turbine postavljene. Time se doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže njihovom odvajanju od Ukrajine, čime se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	4.8.2017.

152.	Aleksandr Yurevich PETUKHOV Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юрійович ПЕТУХОВ)	Pol: muški; Datum rođenja: 17. jul 1970. godine	Bivši je predsjednik sevastopoljske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji ruskih predsjedničkih izbora održanih 18. marta 2018. godine u nezakonito pripojenom Krimu i Sevastopolju i na taj način aktivno podržavao i sprovodio politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Glavni je savezni inspektor moskovske regije.	14.5.2018.
155.	Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA (Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА) Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA (Ольга Валеріївна ПОЗДНЯКОВА)	Pol: ženski; Datum rođenja: 30. mart 1982. godine Mjesto rođenja: Šahti, Rostovska oblast, SSSR	Bivša je "predsjednica", "Centralne izborne komisije" takozvane "Narodne Republike Donjeck". U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji takozvanih "izbora" održanih 11. novembra 2018. godine u takozvanoj "Narodnoj Republici Donjeck" i time aktivno podržavala i sprovodila djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Načelnica je Uprave za unutaršnju politiku u okviru uprave takozvanog "predsjednika Narodne Republike Donjeck".	10.12.2018.
161.	Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ) Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKIY (Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ)	Pol: muški Datum rođenja: 7. april 1985. godine Mjesto rođenja: Autonomna Republika Krim	Bivši je "sekretar", "Centralne izborne komisije" takozvane "Narodne Republike Donjeck". U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji takozvanih "izbora" održanih 11. novembra 2018. godine u takozvanoj "Narodnoj Republici Donjeck" i time aktivno podržavao djelovanja i sprovodio politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Vršilac je dužnosti predsjednika "Centralne izborne komisije" takozvane "Narodne Republike Donjeck".	10.12.2018.

Poslije tačke 171 dodaje se sedam novih tačaka koje glase:

172.	Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)	Pol: muški Datum rođenja: 14. marta 1960. godine Mjesto rođenja: Krasnodar (bivši SSSR)	Predsjednik sevastopoljske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji lokalnih izbora 8. septembra 2019. godine u nezakonito pripojenom Sevastopolju i time aktivno podržavao djelovanja i sprovodio politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	28.01.2020.
173.	Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидія Александрівна БАСОВА) / Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лідія Олександрівна БАСОВА)	Pol: ženski Datum rođenja: 1972. godine Mjesto rođenja: nepoznato	Zamjenica predsjednika sevastopoljske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji lokalnih izbora 8. septembra 2019. godine u nezakonito pripojenom Sevastopolju i time aktivno podržavala djelovanja i provodila politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	28.01.2020.
174.	Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА) / Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардівна ПИРКОВА)	Pol: ženski Datum rođenja: 22. avgust 1967. godine Mjesto rođenja: Sevastopolj (bivši SSSR)	Sekretarka sevastopoljske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji lokalnih izbora 8. septembra 2019. godine u nezakonito pripojenom Sevastopolju i time aktivno podržavala djelovanja i sprovodila politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	28.01.2020.
175.	Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА) / Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисівна АЛТАБАЄВА)	Pol: ženski Datum rođenja: 27. maja 1956. godine Mjesto rođenja: Uglič (bivši SSSR)	Članica Savjeta federacije Ruske Federacije za nezakonito pripojeni Sevastopolj. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu radila je na daljoj integraciji nezakonito pripojenog Sevastopolja u Rusku Federaciju i time aktivno podržavala djelovanja i sprovodila politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	28.01.2020.
176.	Yuriy Mikhailovich	Pol: muški	Premijer takozvane „Republike Krim“. Preuzimanjem te	28.01.2020.

	GOTSANYUK / Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК) / Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрій Михайлович ГОЦАНЮК)	Datum rođenja: 18. jula 1966. godine Mjesto rođenja: Novaya Derevnaya / Nove Selo (bivši SSSR)	funkcije i djelovanjem u tom svojstvu radio je na daljoj integraciji takozvane „Republike Krim” u Rusku Federaciju i na taj način aktivno podržavao djelovanja i sprovodio politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	
177.	Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) / Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЕМЦЕВ)	Pol: muški Datum rođenja: 15. novembra 1971. godine Mjesto rođenja: Sevastopolj (bivši SSSR)	Predsjednik takozvane „Zakonodavne skupštine” nezakonito pripojenog Sevastopolja. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu radio je na daljoj integraciji nezakonito pripojenog Sevastopolja u Rusku Federaciju i time aktivno podržavao djelovanja i sprovodio politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine	28.01.2020.
178.	Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) / Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)	Pol: muški Datum rođenja: 30. decembra 1980. godine Mjesto rođenja: Krasnojarsk (bivši SSSR)	Takozvani „vršilac dužnosti guvernera” nezakonito pripojenog Sevastopolja. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu radio je na daljoj integraciji nezakonito pripojenog Sevastopolja u Rusku Federaciju i time aktivno podržavao djelovanja i sprovodio politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine	28.01.2020.

Član 3

U Prilogu 2 koji je sastavni dio ove odluke tač. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40 i 42 mijenjaju se i glase:

5.	Međunarodni savez javnih udruženja “Velika vojska Dona” Международный Союз Общественных Объединений “Всевеликое Войско Донское”	Službene informacije: http://xn--80aaaajfszd7a3b0e.xn--p1ai/ http://xn----7sbabalgku2ad1b5b2e.xn--p1ai/ Telefonski broj: +7-8-908-178-65-57 Društveni mediji: Kozačka nacionalna garda http://vk.com/kazak_nac_guard Adresa: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1 Druga adresa: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don Objavljeno 2017. godine	“Velika vojska Dona” osnovala je “Kozačku nacionalnu gardu”, koja je odgovorna za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako podriva teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine čime ugrožava stabilnost ili sigurnost Ukrajine. Povezana je sa Nikolayem Kozitsynom, koji je komandant kozačkih snaga i odgovoran za komandovanje separatistima u istočnoj Ukrajini, koji se bore protiv ukrajinskih vladinih snaga.	25.7.2014.
8.	Takozvana “Vojska jugoistoka” “Армии Юго-Востока”	Društveni mediji: https://vk.com/sigma_orel	Nezakonita je oružana separatistička grupa koja se smatra jednom od najvažnijih u istočnoj Ukrajini. Odgovorna je za okupiranje zgrade bezbjednosne službe u regiji Lugansk. Povezana je sa Valeriyem BOLOTOVIM koji je bio naveden kao jedan od vođa grupe. Povezana je sa Vasylom NIKITINIM odgovornim za separatistička “vladina” djelovanja takozvane “vlade Narodne Republike Lugansk”.	25.7.2014.
9.	Takozvane “Narodne paravojne snage Donbasa” “Народное ополчение Донбасса”	Društveni mediji: http://vk.com/polkdonbassa + 38-099-445-63-78; + 38-063-688-60-01; + 38-067-145-14-99; + 38-094-912-96-60;	Među ostalim, militantna grupa preuzela je kontrolu nad nekoliko vladinih zgrada u istočnoj Ukrajini početkom aprila 2014. godine čime podriva teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	25.7.2014.

		+ 38-062-213-26-60 E-pošta: voenkom.dnr@mail.ru vknovoros@yandex.ru mobilisation@novorossia.co polkdonbassa@mail.ru Dobrovoljno javljanje na telefon u Rusiji: + 7 499 709-89-06 ili adresa e-pošte novoross24@mail.ru Adresa: Donetsk. Prospect Zasyadko.13	Povezana je sa Pavelom Gubarevim koji je odgovoran za zauzimanje zgrade regionalnih vlasti u Donjecku zajedno sa proruskim snagama i samoproglašenje "narodnim guvernerom".	
11.	Državno unitarno preduzeće Grada Sevastopolja "Sevastopol seaport" ГУП ГС "Севастопольский морской порт" (ranije poznato kao državno preduzeće "Sevastopol commercial seaport" Государственное предприятие "Севастопольский морской торговый порт" Gosudarstvenoye predpriyatiye "Sevastopolski morskoy torgovy port")	Trg Nakhimov 5, 299011, Sevastopolj (пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011) Oznaka: 1149204004707	Vlasništvo nad subjektom preneseno je u suprotnosti sa ukrajinskim pravom. "Parlament Krima" donio je 17. marta 2014. godine rezoluciju br. 1757-6/14 "O nacionalizaciji nekih trgovačkih društava koja pripadaju ukrajinskim ministarstvima infrastrukture ili poljoprivrede" u kojoj je proglasio prisvajanje imovine koja pripada državnom preduzeću "Sevastopol commercial seaport" u ime "Republike Krim". Krimske "vlasti" su na taj način preduzeće efektivno oduzele. Po pitanju obima trgovine to je najveća komercijalna morska luka na Krimu. Ponovo je registrovano 6. juna 2014. Godine kao državno unitarno preduzeće Grada Sevastopolja "Sevastopol seaport" (Государственное унитарное предприятие города Севастополя, Севастопольский морской порт). Osnivač: Vlada Sevastopolja (Правительство Севастополя).	25.7.2014.
12.	Državno unitarno preduzeće "Republike Krima" "Universal-Avia" Государственное унитарное предприятие Республики Крым 'Универсал-Авиа' (ranije poznato kao državno preduzeće Universal-Avia Государственное предприятие, Универсал-Авиа' Gosudarstvenoye predpriyatiye, Universal-Avia')	Aeroflotskaya Street 5, 295021, Simferopol ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь Tel. 24-80-89, 8 (978) 719-55-30 unavia_omts@mail.ru	Vlasništvo nad subjektom preneseno je u suprotnosti sa ukrajinskim pravom. "Predsjedništvo parlamenta Krima" donijelo je 24. marta 2014. godine odluku br. 1794-6/14 "O preduzeću u državnom vlasništvu Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia" (O Государственном предприятии, Универсал-Авиа") u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom preduzeću "Universal-Avia" u ime "Republike Krim". Krimske "vlasti" su na taj način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrovano 15. januara 2015. godine kao državno unitarno preduzeće "Republike Krim" "Universal-Avia" (Государственное унитарное предприятие Республики Крым, Универсал-Авиа'). Osnivač: Ministarstvo saobraćaja "Republike Krim" (Министерство транспорта Республики Крым).	25.7.2014.
13.	Federalno državno računovodstveno preduzeće "Sanatorij Nizhnyaya Oreanda" u okviru administracije predsjednika Ruske	Ljetovalište "Nizhnyaya Oreanda", 298658, Jalta, Oreanda (298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий, Нижняя Ореанда) marketing@oreanda-resort.ru	Vlasništvo nad subjektom preneseno je u suprotnosti sa ukrajinskim pravom. "Predsjedništvo parlamenta Krima" donijelo je 21. marta 2014. godine odluku br. 1767-6/14 "O pitanjima stvaranja Udruženja	25.7.2014.

	Federacije (prethodno poznato kao ljetovalište "Nizhnyaya Oreanda" Санаторий ,Нижняя Ореанда')	+7 (3654) 31-25-48	sanatorijuma i ljetovališta" u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada ljetovalištu "Nizhnyaya Oreanda" u ime "Republike Krim". Krimske "vlasti" su na taj način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrirano 9. oktobra 2014. godine kao federalno državno računovodstveno preduzeće "Sanatorij Nizhnyaya Oreanda" u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ,САНАТОРИЙ ,НИЖНЯЯ ОРЕАНДА' УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'). Osnivač: administracija predsjednika Ruske Federacije (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).	
15.	Državno unitarno preduzeće "Republike Krima" "Proizvodno-poljoprivredna unija ,Massandra" Государственное унитарное предприятие Республики Крым ,Производственно-аграрное объединение ,Массандра" Gosudarstvennoye unitarnoe predpriyatiye Respubliki Krym Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra (ranije poznato kao federalno državno računovodstveno preduzeće "Proizvodno-poljoprivredna unija ,Massandra" u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije ,Производственно-аграрное объединение ,Массандра' Управления делами Президента Российской Федерации' Državni koncern "Nacionalno udruženje proizvođača ,Massandra" Национальное производственно-аграрное объединение ,Массандра' Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra)	298650, Krim, Jalta, Massandra Vinodela Egorova 9. 298650, Крым, г.Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9 Internetske stranice: http://massandra.su	Vlasništvo nad subjektom preneseno je u suprotnosti sa ukrajinskim pravom. "Predsjedništvo parlamenta Krima" donijelo je 9. aprila 2014. godine odluku br. 1991-6/14 "O izmjenama rezolucije Državnog savjeta ,Republike Krim" od 26. marta 2014. godine br. 1836-6/14 "O nacionalizaciji vlasništva preduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području ,Republike Krim" u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom koncernu "Nacionalnom udruženju proizvođača ,Massandra" u ime "Republike Krim". Krimske "vlasti" su na taj način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrirano 1. avgusta 2014. godine kao federalno državno računovodstveno preduzeće "Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye ,Massandra" u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije (Федеральное государственное унитарное предприятие ,Производственно-аграрное объединение ,Массандра' Управления делами Президента Российской Федерации'). Osnivač: administracija predsjednika Ruske Federacije (Управление делами Президента Российской Федерации). Ponovo je registrirano 1. aprila 2019. godine kao Državno unitarno preduzeće "Republike Krim" "Proizvodno-poljoprivredna unija ,Massandra".	25.7.2014.
21.	Republika Donjeck (javna organizacija) Донецкая республика	Službene informacije: http://oddr.info/ orgotdel@oddr.info Adresa: Donetsk,	Javna "organizacija" koja je 2. novembra 2014. godine i 11. novembra 2018. godine predstavila kandidate na takozvanim "izborima" takozvane	29.11.2014.

		Universitetskaya 19 г. Донецк, ул. Университетская, дом 19	“Narodne Republike Donjeck”. Tim “izborima” krši se ukrajinsko pravo zbog čega su nezakoniti. Službenim učestvovanjem u nezakonitim “izborima” aktivno je podržavala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Osnovao ju je Andriy PURGIN, a na čelu joj je bio Alexander ZAKHARCHENKO. Denis PUSHYLIN 2018. godine imenovan je za predsjednika takozvane “Narodne Republike Donjeck”.	
24.	Narodna unija (Narodny Soyuz) Народный союз	Objavljeno 2018. godine	Javna “organizacija” koja je predstavila kandidate na tzv. “izborima” tzv. “Narodne Republike Lugansk” 2. novembra 2014. godine. Tim “izborima” krši se ukrajinsko pravo zbog čega su nezakoniti. Službenim učestvovanjem u nezakonitim “izborima” aktivno je podržavala djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	29.11.2014.
26.	Kozačka nacionalna garda Казачья Национальная Гвардия	http://казакнацгвард.рф/ https://vk.com/kazak_nac_guard	Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Njom komanduje Nikolay KOZITSYN, koji je uvršten na popis, zbog čega je povezana sa njim. Navodno je dio takozvanih “2. oružanih snaga”, „Narodne Republike Lugansk”.	16.2.2015.
27.	Bataljon Sparta Батальон ‚Спарта’		Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Dio je takozvanih “1. oružanih snaga” “Narodne Republike Donjeck”. Poznat je i pod nazivom vojna jedinica 08806 i bataljon „Gvardeysky”. Jedinica je u novembru 2017. godine dobila ime po ubijenom komandantu separatističke vojske Arsenu Pavlovu (takođe poznatom kao Motorola).	16.2.2015.
31.	Bataljon Oplot Батальон, Оплот’	Društveni mediji: http://vk.com/oplot_info	Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Poznata je i pod nazivom 5. gardijska motorizovana brigada, a od oktobra 2018. godine nosi ime Aleksandra Zaharčenka. Navodno je dio	16.2.2015.

			takozvanih "1. oružanih snaga" "Narodne Republike Donjeck".	
32.	Bataljon Kalmius Батальон „Кальмиус’		Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Poznata je i pod nazivom Gardijska topovska brigada, a navodno je dio takozvanih "1. oružanih snaga" "Narodne Republike Donjeck".	16.2.2015.
34.	Pokret "Novorossiya" Igora STRELKOVA Движение „Новороссия’ Игоря СТРЕЛКОВА	http://novorossia.pro/info@clubnb.ru	Pokret "Novorossiya"/"Nova Rusija" osnovan je u novembru 2014. godine u Rusiji, a na čelu mu je ruski oficir Igor Strelkov/Girkin (za kog je utvrđeno da je član osoblja Glavne obavještajne uprave Glavnog štaba Oružanih snaga Ruske Federacije (GRU)). Prema utvrđenim ciljevima usmjeren je na pružanje sveobuhvatne, djelotvorne pomoći pokretu "Novorossiya", među ostalim pružanjem pomoći paravojnim grupama koje se bore u istočnoj Ukrajini, podržavajući time politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Povezan sa osobom koja je uvrštena na popis zbog podrivanja teritorijalnog integriteta Ukrajine.	16.2.2015.
35.	ОАО "VO Technopromexport" (ОАО "VO TPE") Takođe poznat kao: Open Joint Stock Company "Foreign Economic Association" "Technopromexport" Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт	Adresa: 119019, Moscow, Noviy Arbat str., 15, building 2 Datum registracije: 27. jul 1992. godine Državni broj registracije: 1067746244026 Porezni identifikacioni broj: 7705713236 Stečajni postupak je u toku.	Kao ugovorna strana u odnosu na preduzeće Siemens Gas Turbine Technologies ООО, preduzeće ОАО "VO TPE" kupilo je plinske turbine za koje je navedeno da su namijenjene za elektranu u Tamanu, u regiji Krasnodar u Ruskoj Federaciji, a kao ugovarač bilo je odgovorno za prenos tih plinskih turbina preduzeću ООО "VO TPE", koje ih je zatim prenijelo na Krim radi postavljanja ondje. Time se doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže njihovom odvajanju od Ukrajine te se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	4.8.2017.
36.	ООО "VO Technopromexport" (ООО "VO TPE") Takođe poznato kao: Limited Liability Company "Foreign Economic Association" "Technopromexport" Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт’	Adresa: 119019, Moscow, Noviy Arbat str., 15, building 2 Datum registracije: 8. maj 2014. godine Državni broj registracije: 1147746527279 Porezni identifikacioni broj: 7704863782e	Vlasnik plinskih turbina koje je prvobitno preduzeće Siemens Gas Turbine Technologies ООО dostavilo preduzeću ОАО "VO TPE". Preduzeće ООО "VO TPE" prenijelo je plinske turbine na Krim radi postavljanja na Krimu. Time se doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže njihovom odvajanju od Ukrajine i podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Odgovorno za sprovođenje projekta	4.8.2017.

			izgradnje termoelektrana Balaklava i Tavricheskaya gdje su turbine postavljene.	
38.	<p>“Državno unitarno preduzeće Republike Krim Crimean Sea Ports” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты”), uključujući ispostave:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trgovačka luka Feodozija, — trajekt Kerč, — trgovačka luka Kerč 	<p>28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28) info@crimeaport.ru</p>	<p>“Parlament Krima” donio je 17. marta 2014. godine rezoluciju br. 1757-6/14 “O nacionalizaciji nekih trgovačkih društava koja pripadaju ukrajinskim ministarstvima infrastrukture ili poljoprivrede”, a 26. Marta 2014. godine rezoluciju br. 1865-6/14 “O preduzeću u državnom vlasništvu “Crimean Sea Ports” (О Государственном предприятии „Крымские морские порты”) u kojima je proglasio prisvajanje imovine koja je u vlasništvu nekoliko državnih preduzeća koja su se spojila u Državno unitarno preduzeće Republike Krim “Crimean Sea Ports” u ime “Republike Krim”. Krimske “vlasti” su na taj način ta preduzeća efektivno oduzele, a preduzeće “Crimean Sea Ports” ostvarilo je korist od nezakonitog prenosa njihovog vlasništva.</p>	16.9.2017.
40.	<p>PJSC Mostotrest ПАО Мосготрест</p>	<p>Adresa: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087 Russia mostro@mostro.ru</p>	<p>Subjekt PJSC Mostotrest aktivno je učestvovao u izgradnji mosta Kerč putem državnog ugovora za održavanje tog mosta koji Rusiju povezuje sa nezakonito pripojenim Krimskim poluostrvom. Osim toga, vlasnik mu je pojedinac (Arkady Rotenberg) koji je već uvršten na popis zbog svojih djelovanja kojima se podriva suverenitet Ukrajine. Subjekt, dakle podržava konsolidaciju pripajanja nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.</p>	31.7.2018.
42.	<p>Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (груп СГМ)</p>	<p>Adresa: Prospect Vernadskogo 53 Moscow, 119415 Russia Internet stranice: www.oosgm.com info@oosgm.ru</p>	<p>Subjekt Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) aktivno je učestvovao u izgradnji mosta Kerč putem ugovora sa državom za izgradnju tog mosta koji Rusiju povezuje sa nezakonito pripojenim Krimskim poluostrvom. Osim toga, vlasnik mu je pojedinac (Arkady Rotenberg) koji je već uvršten na popis zbog svojih djelovanja kojima se podriva suverenitet Ukrajine. Subjekt, dakle, podržava konsolidaciju pripajanja nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.</p>	31.7.2018.

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 2032

Podgorica, 19. marta 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

461.

Na osnovu člana 100 stav 5, člana 101 stav 3, člana 102 stav 2 i člana 103 stav 4 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE HRANE
NEŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG
PORIJEKLA***

Član 1

U Pravilniku o načinu vršenja službene kontrole hrane neживotinjskog porijekla i hrane za životinje neживotinjskog porijekla* ("Službeni list CG", br. 18/17, 43/17, 21/18 i 20/19), Prilog mijenja se i glasi:

PRILOG

**Hrana neживotinjskog porijekla i hrana za životinje neживotinjskog porijekla koja
podliježe pojačanoj službenoj kontroli i učestalost službenih kontrola na mjestu
unošenja**

Hrana i hrana za životinje (namjena)	TO tarifna oznaka ¹	TARIC pod podjela	Država porijekla	Kontaminent/Rizik	Planirani postotak uzorkovanja
Ananans (Hrana-svježa ili rashlađena)	0804 30 00		Benin (BJ)	Rezidue pesticida ⁽²⁾⁽³⁾	20
- Kikiriki, u ljusci - Kikiriki, oljušteni - Maslac od kikirikija - Kikiriki, drugačije pripremljen ili konzerviran (Hrana za životinje i hrana)	- 1202 41 00 - 1202 42 00 - 2008 11 10 - 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98		Bolivija (BO)	Aflatoksini	50
- Južnoamerički pasulj (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>) - Patlidžan (<i>Solanum melongena</i>) (Hrana-svježe ili rashlađeno ili zamrznuto povrće)	- ex 0707 20 00 - ex 0710 22 00 - 0709 30 00 - ex 0710 80 95	10 10 72	Kambodža (KH)	Rezidue pesticida ⁽²⁾⁽⁴⁾	50
Lišće celera (<i>Apium graveolens</i>) (Hrana – svježe ili rashlađeno začinsko bilje)	- ex 0709 40 00	20	Kambodža (KH)	Rezidue pesticida ⁽²⁾⁽⁵⁾	50
<i>Brassica oleracea</i> (ostale jestive kupusnjače „kineska brokula“) ⁽⁶⁾ (Hrana-svježa ili rashlađena)	ex 0704 90 90	40	Kina (CN)	Rezidue pesticida ⁽²⁾	20
Čaj, aromatizovan ili nearomatizovan (Hrana)	0902		Kina (CN)	Rezidue pesticida ⁽²⁾⁽⁷⁾	10
- Slatka paprika (<i>Capsicum annuum</i>) - Paprika (osim slatke) (<i>Capsicum</i> spp.) - Južnoamerički pasulj (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>) (Hrana-svježa ili rashlađena ili zamrznuta)	- 0709 60 10 0710 80 51 - ex 0709 60 99 - ex 0710 80 59 - ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	 20 20 10 10	Dominikanska Republika (DR)	Rezidue pesticida ⁽²⁾⁽⁸⁾	20

- Jagode (Hrana–svježa ili rashlađena ili zamrznuta)	- 0810 10 00		Egipat (EG)	Rezidue pesticida (2)(9)	10
- Slatka paprika (<i>Capscum annuum</i>)	- 0709 60 10 0710 80 51		Egipat (EG)	Rezidue pesticida (2)(10)	10
- Paprika (osim slatke) (<i>Capscum spp.</i>) (Hrana–svježa ili rashlađena ili zamrznuta)	- ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20			
- Kikiriki, u ljusci - Kikiriki, oljušteni - Maslac od kikirikija - Kikiriki, drugačije pripremljen ili konzerviran (Hrana za životinje i hrana)	- 1202 41 00 - 1202 42 00 - 2008 11 10 - 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98		Gambija (GM)	Aflatoksini	50
- Lješnici, u ljusci - Lješnici, oljušteni (Hrana)	- 0802 21 00 - 0802 22 00		Gruzija (GZ)	Aflatoksini	20
- Palmino ulje (Hrana)	- 1511 10 90 - 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Gana (GH)	Sudan boje ⁽¹¹⁾	50
- Paprika (osim slatke) (<i>Capscum spp.</i>) (Hrana–svježa ili rashlađena ili zamrznuta)	- ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Indija (IN)	Rezidue pesticida (2)(12)	10
- Sušeno grožđe (uključujući sjeckano ili samjeveno u pastu, bez ikakvog daljeg tretmana) (Hrana)	- 0806 20		Iran (IR)	Ohratoxin A	5
- Grašak u mahuni (neoljušteni) (Hrana–svježa ili rashlađena)	- Ex 0708 10 00	40	Kenija (KE)	Rezidue pesticida (2)(13)	5
- Kikiriki, u ljusci - Kikiriki, oljušteni - Maslac od kikirikija - Kikiriki, drugačije pripremljen ili konzerviran (Hrana za životinje i hrana)	- 1202 41 00 - 1202 42 00 - 2008 11 10 - 2008 11 91 - 2008 11 96 - 2008 11 98		Madgaskar (MG)	Aflatoksini	50
- Susamovo sjeme (Hrana–svježa ili rashlađena)	- 1207 40 90		Nigerija (NG)	Salmonela ⁽¹⁴⁾	50
- Paprika (osim slatke) (<i>Capscum spp.</i>) (Hrana–svježa ili rashlađena ili zamrznuta)	- ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Pakistan (PK)	Rezidue pesticida (2)	10
- Kikiriki, u ljusci - Kikiriki, oljušteni - Maslac od kikirikija - Kikiriki, drugačije pripremljen ili konzerviran (Hrana za životinje i hrana)	- 1202 41 00 - 1202 42 00 - 2008 11 10 - 2008 11 91 - 2008 11 96 - 2008 11 98		Senegal (SN)	Aflatoksini	50
- Maline (Hrana zamrznuta)	- 0811 20 31 ex 0811 20 11 ex 0811 20 19	10 10	Srbija (SR)	Norovirus	10
- Sjemenke lubenice (<i>Egusi, Citrullus spp.</i>) i proizvodi dobijeni od njih (Hrana)	- ex 1207 70 00 - ex 1106 30 90 - ex 2008 99 99	10 30 50	Sijera Leone (SL)	Aflatoksini	50
- Paprika (osim slatke) (<i>Capscum spp.</i>) (Hrana–sušena, pečena, tucana ili mljevena)	- ex 2008 99 990904 21 10 - ex 0904 21 90 ex 0904 22 00	79 20; 11;19	Sri Lanka (LK)	Aflatoksini	20
- Kikiriki, u ljusci	- 1202 41 00		Sudan	Aflatoksini	50

- Kikiriki, oljušteni - Maslac od kikirikija	- 1202 42 00 - 2008 11 10		(SD)		
- Kikiriki, drugačije pripremljen ili konzerviran (Hrana za životinje i hrana)	- 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98				
- Susamovo sjeme (Hrana–svježa ili rashlađena)	- 1207 40 90		Sudan (SD)	Salmonela ⁽¹⁴⁾	50
- Paprika (druga osim slatke) (<i>Capsicum spp.</i>) (Hrana–svježa ili rashlađena)	- ex 0709 60 99	20	Tajland (TH)	Rezidue pesticida ₍₂₎₍₁₅₎	10
- Južnoamerički pasulj (<i>Vigna unguiculata spp. sesquipedalis</i>)	- ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Tajland (TH)	Rezidue pesticida ₍₂₎₍₁₆₎	20
- Patlidžan (<i>Solanum melongena</i>) (Hrana–svježe ili rashlađeno ili zamrznuto povrće)	- 0709 30 00 ex 0710 80 95	72			
- Sušeno grožđe (uključujući sjeckano ili samjeveno u pastu, bez ikakvog daljeg tretmana) (Hrana)	- 0806 20		Turska (TR)	Ohratoxin A	5
- Sušene kajsije - Kajsije, pripremljene na drugačiji način ili konzervirane (Hrana)	- 0813 10 00 - 2008 50 61		Turska (TR)	Sulfiti ⁽¹⁷⁾	20
- Limuni (<i>Citrus limon, Citrus limonum</i>) (Hrana–svježa, rashlađena ili suva)	- 0805 50 10		Turska (TR)	Rezidue pesticida ⁽²⁾	20
- Slatka paprika (<i>Capsicum annuum</i>) (Hrana–svježa, rashlađena ili zamrznuta)	- 0709 60 10 - 0710 80 51		Turska (TR)	Rezidue pesticida ₍₂₎₍₁₈₎	10
- Lišće vinove loze (Hrana)	- ex 2008 99 99	11; 19	Turska (TR)	Rezidue pesticida ₍₂₎₍₁₉₎	50
- Nar (Hrana–svježa ili rashlađena)	- ex 0810 90 75	30	Turska (TR)	Rezidue pesticida ₍₂₎₍₂₀₎	20
- Patlidžan (<i>Solanum melongena</i>) - Etiopski patlidžan (<i>Solanum aethiopicum</i>) (Hrana–svježe ili rashlađeno ili zamrznuto povrće)	- 0709 30 00 ex 0710 80 95 - ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	72 80 72	Uganda (UG)	Rezidue pesticida ₍₂₎	20
- Susamovo sjeme (Hrana–svježa ili rashlađena)	- 1207 40 90		Uganda (UG)	Salmonela ⁽¹⁴⁾	50
- Pistacije, u ljusci - Pistacije, oljuštene - Pistacije, pržene (Hrana)	- 0802 51 00 - 0802 52 00 - ex 2008 19 13 ex 2008 19 93	20 20	Sjedinjene Američke Države (SAD)	Aflatoksini	10
- Sušene kajsije - Kajsije, pripremljene na drugačiji način ili konzervirane (Hrana)	- 0813 10 00 - 2008 50 61		Uzbekistan (UZ)	Sulfiti ⁽¹⁷⁾	50
- Listovi korijandra - Bosiljak (sveti bosiljak, obični bosiljak) - Metvica - Peršun	- ex 0709 99 90 - ex 1211 90 86 - ex 1211 90 86 - ex 0709 99 90	72 20 30 40	Vijetnam (VN)	Rezidue pesticida ₍₂₎₍₂₁₎	50

(Hrana–svježe ili rashlađeno začinsko bilje)					
- Bamija	- ex 0709 99 90	20	Vijetnam (VN)	Rezidue pesticida (2)(21)	50
- Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.) (Hrana–svježa ili rashlađena)	- ex 0709 60 99	20	Vijetnam (VN)	Rezidue pesticida (2)(21)	50
- Pitaja (Hrana–svježa ili rashlađena)	- ex 0810 90 20	10	Vijetnam (VN)	Rezidue pesticida (2)(21)	10

¹ Prilikom ispitivanja određenih proizvoda pod bilo kojom CN tarifnom oznakom, a u carinskoj tarifi ne postoji nikakva posebna pod-podjela pod tom oznakom, tada se CN tarifna oznaka navodi sa »ex«.

² Rezidue pesticida u skladu sa propisom o maksimalno dozvoljenim količinama pesticida u ili na hrani za životinje biljnog ili životinjskog porijekla koje se mogu ispitivati multirezidualnim metodama zasnovanim na tehnici GS –MS i LC –MS (pesticidi se prate samo u/na proizvodima biljnog porijekla).

³ Rezidue etefona.

⁴ Rezidue hlorbufama.

⁵ Rezidue fentoata.

⁶ Vrste iz roda *Brassica oleracea* L.convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck. Kultivar aboglabra, poznate i kao Kai Lan, Gai Lan, Gailan, Kailan, Chinese kale, Jie Lan.

⁷ Rezidue trifluralina.

⁸ Rezidue: acetata, aldikarba (zbir aldikarba, njegovih sulfoksida i sulfona izražen kao aldikarb), amitraza (uključujući metabolite koji sadrže udio 2, 4 dimetilalinina izražen kao amitraz), diafentiuropa, dikofola (zbir p, p' i o,p' izomera),ditiokarbamata (ditiokarbamata' izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram) i metiokarba (zbir metiokarba i metiokarb sulfoksida i sulfona, izražen kao metiokarb).

⁹ Rezidue: heksaftumurona, metiokarba (zbir metiokarba i metiokarb sulfoksida i sulfona, izražen kao metiokarb), fentoata i tiofanatmetila.

¹⁰ Rezidue: dikofola (zbir p, p' i o,p' izomera), dinotefurana, folpeta, proholoraza (zbir proholoraza i njegovih metabolita koji sadrže udio 2, 4, 6 –trihlorofenola, izražen kao proholoraz), tiofanat-metila i triforina.

¹¹ Izraz sudan boje odnosi se na sljedeće hemijske supstance: Sudan I (CAS broj 842-07-9); Sudan II (CAS broj 3118-97-6); Sudan III (CAS broj 85-86-9); Sudan IV (CAS broj 85-83-6).

¹² Rezidue karbofurana

¹³ Rezidue acetata i diafentiuropa.

¹⁴ Referentna metoda EN/ISO 6579-1 (najnovija ažurirana verzija metode detekcije) ili metoda validovana u odnosu na nju u skladu sa poslednjom verzijom EN/ISO 16140 ili drugim sličnim međunarodno prihvaćenim protokolima.

¹⁵ Rezidue formatanata (zbir formatanata i njegovih soli izražen kao formatanat (hidrohlorid), protofosa i triforina.

¹⁶ Rezidue acefata, dikrotofosa, profifosa, kvinalfosa i triforina.

¹⁷ Referentne metode: EN 1988 -1:1998, EN 1988-2 : 1998 ILLI ISO 5522:1981.

¹⁸ Rezidue diafentiuropa, formatanata (zbir formatanata i njegovih soli izražen kao formatanat (hidrohlorid) i tiofanat-metila.

¹⁹ Rezidue ditiokarbamata (ditiokarbamati izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram) i metrafenona.

²⁰ Rezidue proholoraza.

²¹ Rezidue ditiokarbamata (ditiokarbamati izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram), fentoata i kvinalfosa.

* Hrana **Hrana za životinje i hrana ***Hrana – svježa ili ohlađena

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

*U ovaj pravilnik prenjeta je **Regulativa EC broj 669/2009** od 24. jula 2009.godine o sprovođenju Regulative EC br. 882/2004 od 29. marta 2004. godine obzirom na povećan nivo službenih kontrola pri uvozu hrane i hrane za životinje nezivotinjskog porijekla i o izmjeni Odluke EZ broj 2006/504;**Regulativa (EZ) br. 212/2010** od 12. marta 2010. o izmjeni Regulative (EZ) br. 669/2009;**Regulativa (EZ) br. 878/2010** od 6. oktobra 2010. o izmjeni Priloga I. Regulative (EZ) br. 669/2009;**Regulativa (EZ) br. 1099/2010** od 26. novembra 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Regulativa (EZ) br. 187/2011** od 25. februara 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) broj 433/2011** od 4. maja 2011. o izmjeni Priloga I. Regulative (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) broj 799/2011** od 9. avgusta 2011. o izmjeni Priloga I. Regulative (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 1277/2011** od 8. decembra 2011.o izmjeni Priloga I. Regulative (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 294/2012** od 3. marta 2012. o izmjeni Priloga I. Regulative (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 514/2012** od 18. juna 2012. o izmjeni Priloga I. Regulative (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 889/2012** od 27. jula 2012. o izmjeni Priloga I. Regulative (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 1235/2012** od 19. decembra 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 91/2013** od 31. januara 2013. o utvrđivanju posebnih uslova koji se primjenjuju na uvoz kikirikija iz Gane i Indije, okre i listova karija iz Indije i sjemenki lubenice iz Nigerije i o izmjeni uredaba (EZ) br. 669/2009 i (EZ) br. 1152/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 270/2013** od 21. Aprila 2013.o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 618/2013** od 26. juna 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 925/2013** od 25. rujna 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 1355/2013** od 17. decembra 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 323/2014** od 28. aprila 2014. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 718/2014** od 27. juna 2014.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 1021/2014** od 26. jula 2014.o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 1295/2014** od 4. decembra 2014.o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2015/525** od 27. aprila 2015.o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2015/943** od 18. juna 2015. o hitnim mjerama za obustavu uvoza sušenog pasulja iz Nigerije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2015/1012** od 23. juna 2015.o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2015/1607** od 24. jula 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2015/2383** od 17. decembra 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2016/24** od 8. januara 2016. o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuje uvoz kikirikija iz Brazila, slatke paprike (*Capsicum annuum*) i muškarnog oraščića iz Indije i muškarnog oraščića iz Indonezije i o izmjeni uredaba (EZ) br. 669/2009 i (EU) br. 884/2014;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2016/166** od 8. februara 2016. o utvrđivanju posebnih uslova koji se primjenjuju na uvoz hrane koja sadrži listove betela („Piper Betle“) iz Indije ili se od njih sastoji i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2016/443** od 23. aprila 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2016/1024** od 24. juna 2016.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2016/2107** od 1. decembra 2016.o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2017/186** od 2. februara 2017.o utvrđivanju posebnih uslova koji se zbog mikrobiološke kontaminacije primjenjuju na unos u Uniju pošiljki iz određenih trećih zemalja i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br. 2017/1142** od 27. juna 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009;**Implementirajuća Regulativa (EZ) br 2017/2298** od 12. decembra 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009.

Broj: 05-312/20-2803/3

Podgorica, 14. aprila 2020. godine

Ministar,
mr Milutin Simović, s.r.

462.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 3 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U
ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA**

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, u subotu, 18. aprila 2020. godine, omogućava se:

- 1) građanima izlazak iz objekata stanovanja u periodu od 5 do 19 časova;
- 2) rad apoteka, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, specijalizovanih objekata za prodaju opreme za bebe, građevinskih proizvoda, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, poljoprivrednih mašina i pogrebne opreme u periodu od 8 do 18 časova.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 8-501/20-129/646

Podgorica, 16. aprila 2020. godine

Ministar,
dr **Kenan Hrapović, s.r.**

463.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2, 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU

**O IZMJENI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA
SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I
SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 14/20, 15/20, 17/20 i 28/20), u članu 1 stav 1 tačka 1 riječi: „do 17. aprila 2020. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 2. maja 2020. godine“.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 8-501/20-129/647

Podgorica, 16. aprila 2020. godine

Ministar,
dr Kenan Hrapović, s.r.

464.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 3 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU
O IZMJENI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE
PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU,
SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA**

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 16/20, 18/20 i 28/20), u članu 1 stav 2 riječi: „do 17. aprila 2020. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 2. maja 2020. godine“.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 8-501/20-129/648
Podgorica, 16. aprila 2020. godine

Ministar,
dr Kenan Hrapović, s.r.

465.

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o Vojsci Crne Gore („Službeni list CG", br. 51/17 i 34/19), Ministarstvo odbrane donijelo je

**PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA I
KATEGORIZACIJI VOJNIH VAZDUHOPLOVA**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja registra vojnih vazduhoplova (u daljem tekstu: Registar) i kategorizacija vojnih vazduhoplova.

Član 2

Registar se sastoji od:

- glavne knjige za vojne vazduhoplove,
- liste vojnih vazduhoplova u upotrebi, i
- liste vojnih vazduhoplova izbrisanih iz Registra.

Član 3

Glavna knjiga za vojne vazduhoplove sastoji se od dosijea vojnih vazduhoplova.

Dosije vojnog vazduhoplova sadrži:

- zahtjev za upis vojnog vazduhoplova u Registar,
- upisni list vojnog vazduhoplova,
- zahtjev za upis promjena o vojnom vazduhoplovu u Registar,
- zahtjev za brisanje vojnog vazduhoplova iz Registra,
- potvrdu o brisanju vojnog vazduhoplova iz Registra, i
- listu dokumenata dosijea vojnog vazduhoplova.

Lista dokumenata dosijea vojnog vazduhoplova data je na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE“, „VOJNI VAZDUHOPLOVNI AUTORITET“ i „LISTA DOKUMENATA DOSIJEJA VOJNOG VAZDUHOPLOVA“ i mjesta za upis: serijskog broja, tipa i registarske oznake vojnog vazduhoplova, rednog broja, datuma i naziva dokumenta, kao i mjesto za potpis lica koje je izvršilo upis podataka (Obrazac 1).

Lista dokumenata dosijea vojnog vazduhoplova ažurira se po redosljedu prijema dokumenata.

Član 4

Lista vojnih vazduhoplova u upotrebi data je na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE“, „VOJNI VAZDUHOPLOVNI AUTORITET“ i „LISTA VOJNIH VAZDUHOPLOVA U UPOTREBI“ i mjesta za upis: rednog broja, datuma upisa vojnog vazduhoplova u Registar, rednog broja u Registru, registarske oznake, tipa, vrste i namjene vojnog vazduhoplova, jedinice Vojske i napomene (Obrazac 2).

Član 5

Lista vojnih vazduhoplova izbrisanih iz Registra data je na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE“, „VOJNI VAZDUHOPLOVNI AUTORITET“ i „LISTA VOJNIH VAZDUHOPLOVA IZBRISANIH IZ REGISTRA“ i mjesta za upis: rednog broja, datuma brisanja vojnog vazduhoplova iz Registra, registarske oznake, tipa, razloga za brisanje vojnog vazduhoplova iz Registra, kao i mjesto za potpis lica koje je izvršilo upis podataka (Obrazac 3).

Član 6

Vođenje Registra podrazumijeva upis, promjenu podataka i brisanje iz Registra aviona, helikoptera i bespilotnih letjelica ukupne mase veće od 150 kg koje koristi Vojska Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska).

Registar vodi organizaciona jedinica Generalštaba Vojske nadležna za poslove upravljanja vojnim vazdušnim saobraćajem (u daljem tekstu: Vojni vazduhoplovni autoritet).

Član 7

Upis vojnih vazduhoplova u Registar vrši se na osnovu zahtjeva za upis vojnog vazduhoplova u Registar, koji podnosi jedinica Vojske kod koje se taj vazduhoplov nalazi na upotrebi.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE“ i „ZAHTJEV ZA UPIS VOJNIH VAZDUHOPLOVA U REGISTAR“ i mjesta za upis: naziva i adrese jedinice Vojske koja podnosi zahtjev, podataka o vojnom vazduhoplovu (tip i model, proizvođač i godina proizvodnje, kategorija, predviđena namjena, masa, najveći broj sjedišta sa pojasevima za vezivanje, motor i elisa), podataka o elektro-elektronskoj opremi (radio-komunikacione stanice, navigacijska oprema, BRNAV, DME, ATC transponder, sistem za automatsko upozorenje u letu, sistem za automatsko upravljanje, elektro napajanje, ugrađeni registratori i oprema u slučaju opasnosti), napomene, mjesta i datuma podnošenja zahtjeva, kao i mjesto za potpis podnosioca zahtjeva (Obrazac 4).

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, dostavlja se zapisnik o izvršenom kvalitativnom i kvantitativnom prijemu vojnog vazduhoplova i osnovni tehnički podaci o vojnom vazduhoplovu.

Osnovni tehnički podaci o vojnom vazduhoplovu dati su na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE“ i „OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O VOJNOM VAZDUHOPLOVU“ i mjesta za upis: broja članova posade, maksimalne dužine vazduhoplova, dužine trupa, širine trupa, visine vazduhoplova, raspona krila, površine krila, prečnika glavnog rotora, prečnika repnog rotora, maksimalne i minimalne brzine, vrste i količine goriva, maksimalne brzine uzdizanja, maksimalnog ostajanja u vazduhu, maksimalnog doleta, plafona leta, naoružanja, radijusa dejstva, izbacivosti sjedišta, ostalog, mjesta i datuma dostavljanja osnovnih tehničkih podataka o vojnom vazduhoplovu, kao i mjesto za potpis podnosioca zahtjeva (Obrazac 5).

Član 8

Upis u registar vrši se nakon provjere dokumenata za registraciju vojnog vazduhoplova i provjere da li je vazduhoplov na koji se zahtjev odnosi upisan u Registar civilnih vazduhoplova Crne Gore.

Član 9

Nakon upisa vojnog vazduhoplova u Registar, Vojni vazduhoplovni autoritet dodjeljuje registarsku oznaku tom vazduhoplovu u skladu sa propisom kojim se utvrđuju oznake crnogorskih vojnih vazduhoplova i vrši upis podataka o vojnom vazduhoplovu u upisni list vojnog vazduhoplova.

Upisni list vojnog vazduhoplova dat je na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE“, „VOJNI VAZDUHOPLOVNI AUTORITET“ i „UPISNI LIST VOJNOG VAZDUHOPLOVA“ i mjesta za upis: proizvođača i godine proizvodnje vojnog vazduhoplova, serijskog broja, tipa i vrste vojnog vazduhoplova, registarske oznake, ICAO S-moda, namjene vojnog vazduhoplova, države prethodne registracije, datuma ispisa iz prethodnog registra, datuma upisa u registar, dodatne opreme, napomene, kao i mjesto za potpis lica koje je izvršilo upis (Obrazac 6).

Vojni vazduhoplovni autoritet obavještava podnosioca zahtjeva iz člana 7 stav 1 ovog pravilnika o dodijeljenim registarskim oznakama i upisu vojnog vazduhoplova u Registar, što se smatra odobrenjem za operativnu upotrebu vojnog vazduhoplova.

Član 10

Upis promjena o vojnom vazduhoplovu u Registar, zbog promjena namjene i tehničkih karakteristika vojnog vazduhoplova, koje su nastale prilikom remonta, modernizacije i modifikacije tog vazduhoplova, vrši se na osnovu zahtjeva za upis promjena o vojnom vazduhoplovu, koji podnosi jedinica Vojske kod koje je taj vazduhoplov na upotrebi.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE“ i „ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA O VOJNOM VAZDUHOPLOVU“ i mjesta za upis: naziva i adrese jedinice Vojske koja podnosi zahtjev, tipa, modela, proizvođača i godine proizvodnje vojnog vazduhoplova, podataka o promjenama kategorije, namjene, mase, najvećeg broja sjedišta (sa pojasevima za vezivanje), motora i elisa vojnog vazduhoplova, promjene podataka o elektro-elektronskoj opremi (radio-komunikacione stanice, navigacijska oprema, BRNAV, DME, ATC transponder, sistem za automatsko upozorenje u letu, sistem za automatsko upravljanje, elektro napajanje, ugrađeni registratori i oprema u slučaju opasnosti), razloga i odobrenja za izvođenje radova na vazduhoplovu, popisa izvršenih radova na vojnom vazduhoplovu, ostalih bitnih podataka o izvršenim promjenama na vazduhoplovu, mjesta i datuma podnošenja zahtjeva, mjesta za potpis podnosioca zahtjeva, kao i napomene koja glasi: „u prilogu ovog zahtjeva potrebno je dostaviti cjelokupnu tehničku dokumentaciju koja opisuje izvršene radove i nastale promjene na vojnom vazduhoplovu, kao i ažuriranu dokumentaciju za eksploataciju vojnog vazduhoplova u skladu sa nastalim promjenama“ (Obrazac 7).

Član 11

Brisanje vojnog vazduhoplova iz Registra vrši se na osnovu zahtjeva za brisanje vojnog vazduhoplova iz Registra:

- radi upisa u drugi registar,
- ako je uništen,
- ako je trajno neupotrebljiv,
- ako je iz drugih razloga trajno povučen iz upotrebe.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi jedinica Vojske kod koje je vojni vazduhoplov na upotrebi na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE“ i „ZAHTJEV ZA BRISANJE VOJNOG VAZDUHOPLOVA IZ REGISTRA“ i mjesta za upis: naziva i adrese jedinice Vojske koja podnosi zahtjev, vrste, tipa, proizvođača i godine proizvodnje vojnog vazduhoplova, serijskog broja, registarske oznake, kategorije vazduhoplova, podataka o motoru, podataka o elisi, mjesta i datuma podnošenja zahtjeva i mjesta za potpis podnosioca zahtjeva (Obrazac 8).

Član 12

O brisanju vojnog vazduhoplova iz Registra, vojni vazduhoplovni autoritet podnosiocu zahtjeva iz člana 11 stav 2 ovog pravilnika dostavlja potvrdu o brisanju vojnog vazduhoplova iz Registra, koja je sastavni dio ovog registra.

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se na obrascu koji sadrži nazive: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „MONTENEGRO MINISTRY OF DEFENCE“, „REGISTAR VOJNIH VAZDUHOPLOVA“, „MILITARY AIRCRAFT REGISTER“, „POTVRDA O BRISANJU VOJNOG VAZDUHOPLOVA IZ REGISTRA“ i „CERTIFICATE OF DEREGISTRATION OF MILITARY AIRCRAFT“ i mjesta za upis: broja potvrde, tipa vazduhoplova, serijskog broja, registarske oznake, proizvođača, godine proizvodnje i fabričke oznake vazduhoplova, naziva i adrese posljednjeg upisanog vlasnika, podatka o lokaciji vojnog vazduhoplova na dan brisanja iz Registra, potvrde da je vojni vazduhoplov izbrisan iz Registra, obaveze uklanjanja oznaka crnogorskih vojnih vazduhoplova, napomene i datuma izdavanja potvrde, na crnogorskom i engleskom jeziku, kao i mjesta za pečat i potpis rukovodioca Vojnog vazduhoplovnog autoriteta (Obrazac 9).

Registarska oznaka vojnog vazduhoplova izbrisanog iz Registra ne može se ponovo dodijeliti drugom vojnom vazduhoplovu.

Član 13

U zavisnosti od tehničkih karakteristika, namjene i opremljenosti, vojni vazduhoplovi se razvrstavaju u dvije kategorije, i to:

- kategorija I – naoružani vojni vazduhoplovi, i
- kategorija II – ostali vojni vazduhoplovi.

Član 14

Obrasci br. 1 do 9 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 13-040/20-236/5

Podgorica, 14. aprila 2020. godine

Ministar,
Predrag Bošković, s.r.

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE

ZAHTJEV ZA UPIS VOJNOG VAZDUHOPLOVA U REGISTAR

Naziv i adresa jedinice Vojske koja podnosi zahtjev						
Tip i model vojnog vazduhoplova		Proizvođač i godina proizvodnje				
Kategorija vazduhoplova	Naoružani vazduhoplov	Ostali vazduhoplovi				
	<input type="checkbox"/> Avion <input type="checkbox"/> Helikopter	<input type="checkbox"/> Višemotorni avion <input type="checkbox"/> Višemotorni helikopter	<input type="checkbox"/> Jednomotorni avion <input type="checkbox"/> Jednomotorni helikopter	<input type="checkbox"/> Беспилотна летјеліца		
Predviđena namjena						
Podaci o masi vazduhoplova	Najveća masa na polijetanju	Masa praznog vazduhoplova	Najveća masa tereta		Kapacitet rezervoara za gorivo	
Podaci o najvećem broju sjedišta (sa pojasevima za vezivanje)	U pilotskoj kabini (+ramene veze)	pilotskih		Za druge članove posade	pomoćnih	
	U putničkoj kabini	putničkih		Za kabinsko osoblje (+ramena veza)	pomoćnih	
Podaci o motoru	Tip i model				Vrsta	<input type="checkbox"/> Klipni <input type="checkbox"/> Turbinski
	Proizvođač				Instalirano motora (kom)	
	Godina proizvodnje					
Podaci o elisi	Tip i model	Korak		Korak	<input type="checkbox"/> Stalni <input type="checkbox"/> Promjenjivi	
		Glavčina				
	Proizvođač			Broj krakova		
Godina proizvodnje						
PODACI O ELEKTRO-ELEKTRONSKOJ OPREMI						
Radio-komunikacione stanice		Tip i model	Frekventni opseg	Separacija	Instalirano (br.)	
	V					
	H					
	F					
	U					
	H					
	F					
Navigacijska oprema	Tip i model	Kom.	Navigacijska oprema	Tip i model	Kom.	
BRNAV			VOR			
DME			ADF			
ATC Transponder			Kompasni sistem			
Sistem za automatsko upozorenje u letu			Tip i model	Proizvođač	Kom.	
		ACAS				
		GPWS				

Sistem za automatsko upravljanje	CAT			Proizvođač		Kom.	
Elektro napajanje	Generatori	Pogon od		Napon	Snaga	Kom.	
		Motora					
		APU-a					
		RAT					
	Vrsta baterije	Napon			Kapacitet		
Podaci o ugrađenim registratorima	Tip i model		Proizvođač		Broj kanala		Kom.
	Leta						
	Govora						
PODACI O OPREMI U SLUČAJU OPASNOSTI	Broj tobogana	Broj čamaca	Broj megafona	Broj kapuljača	Broj kutija za prvu pomoć		
	Broj užadi	Broj pojaseva	Broj sjekira	Broj naočara	Broj prenosnih kiseoničkih boca		
	ELT			AWL BEACON			
	<input type="checkbox"/> 121.5 MHz	<input type="checkbox"/> 121.5 MHz					
	<input type="checkbox"/> 406.0 MHz	<input type="checkbox"/> 406.0 MHz					
	Kiseonički sistem	<input type="checkbox"/> sa bocom <input type="checkbox"/> sa gaso-generatorom		Broj kiseoničkih maski			
U pilotskoj kabini				U putničkoj kabini			
Napomena:							

Mjesto: _____

Datum: _____

 Komandant jedinice
 čin, ime i prezime
 (Podnosilac zahtjeva)

**CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE**

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O VOJNOM VAZDUHOPLOVU

Broj članova posade	
Maksimalna dužina vazduhoplova	
Dužina trupa	
Širina trupa	
Visina vazduhoplova	
Raspon krila	
Površina krila	
Prečnik glavnog rotora	
Prečnik repnog rotora	
Maksimalna brzina	
Minimalna brzina	
Vrsta i količina goriva	
Maksimalna brzina uzdizanja	
Maksimalno ostajanje u vazduhu	
Maksimalni dolet	
Plafon leta	
Naoružanje	
Radijus dejstva	
Izbacivo sjedište	
Ostalo	

Mjesto: _____

Datum: _____

Komandant jedinice
čin, ime i prezime
(Podnosilac zahtjeva)

CRNA GORA MINISTARSTVO ODBRANE GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE VOJNI VAZDUHOPLOVNI AUTORITET	
UPISNI LIST VOJNOG VAZDUHOPLOVA	
1. PROIZVOĐAČ I GODINA PROIZVODNJE	2. SERIJSKI BROJ
3. TIP	4. VRSTA VOJNOG VAZDUHOPLOVA
5. REGISTARSKA OZNAKA	6. ICAO S-mod
7. NAMJENA VOJNOG VAZDUHOPLOVA	
8. DRŽAVA PRETHODNE REGISTRACIJE	9. DATUM ISPISA IZ PRETHODNOG REGISTRA
10. DATUM UPISA U REGISTAR	11. DODATNA OPREMA
12. NAPOMENE (navesti kako je nabavljen vazduhoplov i da li postoje kakva ograničenja po pitanju vlasništva i upisa u Registar)	

 čin, ime i prezime

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE

ZAHTEJEV ZA UPIS PROMJENA O VOJNOM VAZDUHOPLOVU U REGISTAR

Naziv i adresa jedinice Vojske koja podnosi zahtjev										
Tip i model vazduhoplova				Proizvođač i godina proizvodnje						
Promjena kategorije vazduhoplova	Prethodna kategorija									
	Nova kategorija									
Promjena namjene	Prethodna namjena									
	Nova namjena									
Podaci o masi vazduhoplova	Najveća masa na polijetanju		Masa praznog vazduhoplova		Najveća masa tereta		Kapacitet rezervoara za gorivo			
	Staro stanje	Novo stanje	Staro stanje	Novo stanje	Staro stanje	Novo stanje	Staro stanje	Novo stanje		
Podaci o izmjenama u najvećem broju sjedišta (sa pojasevima za vezivanje)	U pilotskoj kabini (+ramene veze)		Pilotskih/za druge članove posade/pomoćnih							
			Staro stanje			Novo stanje				
	U putničkoj kabini		Putničkih/za kabinsko osoblje (+ramena veza)/pomoćnih							
			Staro stanje			Novo stanje				
Podaci o promjenama na motoru	Tip i model			Vrsta		<input type="checkbox"/> Klipni <input type="checkbox"/> Turbinski				
	Proizvođač			Instalirano motora (kom)						
	Godina proizvodnje									
Podaci o promjenama na elisi	Tip i model		Korak			Korak	<input type="checkbox"/> Stalni <input type="checkbox"/> Promjenjivi			
			Glavčina							
	Proizvođač				Broj krakova					
	Godina proizvodnje									
PODACI O PROMJENAMA ELEKTRO-ELEKTRONSKE OPREME										
Radio-komunikacione stanice		Tip i model	Frekventni opseg		Separacija		Instalirano (br.)			
	V									
	H									
	F									
	U									
	H									
	F									
Navigacijska oprema	Tip i model		Kom.		Navigacijska oprema		Tip i model		Kom.	
BRNAV					VOR					
DME					ADF					
ATC transponder					Kompasni sistem					

Sistem za automatsko upozorenje u letu		Tip i model	Proizvođač	Kom.
	ACAS			
	GPWS			

Sistem za automatsko upravljanje	CAT		Proizvođač		Kom.	
Elektro napajanje	Generatori	Pogon od	Napon	Snaga	Kom.	
		Motora				
		APU-a				
		RAT				
	Vrsta baterije	Napon		Kapacitet		
Podaci o ugrađenim registratorima		Tip i model	Proizvođač	Broj kanala	Kom.	
	Leta					
	Govora					
PODACI O OPREMI U SLUČAJU OPASNOSTI	Broj tobogana	Broj čamaca	Broj megafona	Broj kapuljača	Broj kutija za prvu pomoć	
	Broj užadi	Broj pojaseva	Broj sjekira	Broj naočara	Broj prenosnih kiseoničkih boca	
	ELT		AWL BEACON			
	<input type="checkbox"/> 121.5 MHz	<input type="checkbox"/> 121.5 MHz				
	<input type="checkbox"/> 406.0 MHz	<input type="checkbox"/> 406.0 MHz				
	Kiseonički sistem	<input type="checkbox"/> sa bocom <input type="checkbox"/> sa gaso-generatorom	Broj kiseoničkih maski			
		U pilotskoj kabini		U putničkoj kabini		
Razlog i odobrenje za izvođenje radova na vazduhoplovu						
Popis izvršenih radova na vojnom vazduhoplovu						
Ostali bitni podaci o izvršenim promjenama na vazduhoplovu						
NAPOMENA: u prilogu ovog zahtjeva potrebno je dostaviti cjelokupnu tehničku dokumentaciju koja opisuje izvršene radove i nastale promjene na vojnom vazduhoplovu kao i ažuriranu dokumentaciju za eksploataciju vojnog vazduhoplova u skladu sa nastalim promjenama.						

Mjesto: _____

Datum: _____

Komandant jedinice
čin, ime i prezime
(Podnosilac zahtjeva)

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE

**ZAHTJEV ZA BRISANJE VOJNOG VAZDUHOPLOVA
 IZ REGISTARA**

Naziv i adresa jedinice Vojske koja podnosi zahtjev					
Vrsta i tip vojnog vazduhoplova		Proizvođač i godina proizvodnje			
Serijski broj		Registarska oznaka			
Kategorija vazduhoplova	Naoružani vazduhoplov	Ostali vazduhoplovi			
	<input type="checkbox"/> Avion <input type="checkbox"/> Helikopter	<input type="checkbox"/> Višemotorni avion <input type="checkbox"/> Višemotorni helikopter	<input type="checkbox"/> Jednomotorni avion <input type="checkbox"/> Jednomotorni helikopter	<input type="checkbox"/> Bespilotna letjelica	
Podaci o motoru	Tip i model		Vrsta	<input type="checkbox"/> Klipni <input type="checkbox"/> Turbinski	
	Proizvođač		Instalirano motora (kom)		
	Godina proizvodnje				
Podaci o elisi	Tip i model	Korak		Korak	<input type="checkbox"/> Stalni <input type="checkbox"/> Promjenjivi
		Glavčina			
	Proizvođač		Broj krakova		
	Godina proizvodnje				

Mjesto: _____

Datum: _____

 Komandant jedinice
 čin, ime i prezime
 (Podnosilac zahtjeva)

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
 MONTENEGRO
 MINISTRY OF DEFENCE
REGISTAR VOJNIH VAZDUHOPLOVA
 MILITARY AIRCRAFT REGISTER

1. Broj potvrde
 Certificate no

POTVRDA O BRISANJU VOJNOG VAZDUHOPLOVA IZ REGISTRA
 CERTIFICATE OF DEREGISTRATION OF MILITARY AIRCRAFT

2. Tip vazduhoplova:
 Type of aircraft:

3. Serijski broj:
 Serial No.

4. Registarska oznaka:
 Registration No.

5. Proizvođač, godina proizvodnje i fabrička oznaka vazduhoplova
 Manufacturer, Year of manufacture and manufacturer's designation of aircraft

6. Naziv i adresa posljednjeg upisanog vlasnika
 Name and address of last registered owner

7. Na dan brisanja iz Registra vojni vazduhoplov se nalazi u
 On the day of deregistration the aircraft was situated

8. Ovim se potvrđuje da je gore opisani vojni vazduhoplov izbrisan iz Registra vojnih vazduhoplova sa danom (dd.mm.gggg.).
 It is hereby certified that described aircraft was **deregistered** from Military Aircraft Register with effect as of (dd.mm.yyyy.).

9. S ovim datumom sve oznake crnogorskih vojnih vazduhoplova moraju biti uklonjene sa vazduhoplova.
 Since this date military registration and all other military identification marks must be removed from the aircraft.

NAPOMENE
 REMARKS

Pečat / Stamp

 Datum izdavanja / Date of issue
 (dd.mm.gggg.) / (dd.mm.yyyy.)

 Potpis rukovodioca Vojnog
 vazduhoplovnog autoriteta/ Signature
 of the head of military aviation authority